

Broj: 04-041-1703/02  
Banja Luka, 25.10.2002.

POSLOVNO UDRUŽENJE DRUŠTAVA  
ZA UPRAVLjANjE PIF-ovima  
Republike Srpske «INFORS»  
BANjA LUKA

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 103

VEZA: Vaš dopis broj 01-090/02 od 24.09.2002.

Nakon objavlјivanja izmjena i dopuna propisa kojima se reguliše privatizacija i pravni položaj akcionarskih društava, u Službenim glasnicima Republike Srpske broj 62 i 63. odgovaramo na upite iz vašeg pisma.

Prvo pitanje odnosilo se na mogućnost ovjeravanja punomoći za zastupanje na skupštini akcionara fonda od strane društva za upravljanje fondom. Prema članu 2. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, društvo se osniva radi osnivanja i upravljanja fondom. Prema članu 43. Pravilnika o uslovima i postupku za osnivanje privatizacionih investicionih fondova i društava za upravljanje privatizacionim fondovima, kao obaveza društva (koja se detaljnije reguliše ugovorom o upravljanju), predviđeno je da društvo za fond obavlja i administrativne poslove u što bi spadalo i ovjeravanje punomoći, kako je to predviđeno članom 38. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 62/02).

Sazivanje skupštine akcionara regulisano je članom 246. i 248. Zakona o preduzećima. Zakon propisuje da se poziv za održavanje skupštine objavljuje najmanje 21 dan prije održavanja na način određen statutom. U pozivu se objavljuje i dnevni red, na način određen statutom. Ne postoji obaveza objavlјivanja materijala za skupštinu, već se ti materijali, čine dostupnim zainteresovanim akcionarima, kao što je predviđeno članom 248. stav 2 i 3. Zakona o preduzećima ili statutom. U skladu sa odredbama statuta fonda, preporuka je Komisije da se objavlјivanje obaveštenja o sazivanju skupštine akcionara fonda obavi na što transparentniji način, preko sredstava javnog informisanja (višekratno oglašavanje u raznim medijima, koji su široko dostupni). Kada je u pitanju organizacija skupštine akcionara fonda, podsjećamo, takođe, na odredbe iz statuta fonda, a koje se odnose na mogućnost glasanja pismenim putem.

Što se tiče pitanja br. 3. o usvajanju statuta fonda i njegovim izmjenama i dopunama, treba imati u vidu da je, prema članu 39. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima i članu 11. Pravilnika o uslovima i postupku za osnivanje privatizacionih investicionih fondova i društava za upravljanje privatizacionim fondovima, utvrđeno da upravni odbor društva usvaja statut fonda na koji saglasnost daje Komisija. Tako usvojen statut fonda, ne usvaja se na prvoj skupštini fonda. Međutim, kako se radi o osnovnom opštem aktu fonda kao akcionarskog društva, bilo bi potrebno da se skupština fonda upozna sa njegovim sadržajem i da ga na određeni način potvrди. Kada su u pitanju izmjene i dopune statuta fonda, treba imati u vidu odredbu člana 5. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim

fondovima, kojom se reguliše da se na osnivanje i poslovanje društva, odnosno fonda primjenjuju odredbe Zakona o preduzećima, ukoliko ovim zakonom nije drukačije uređeno.

Takođe, u usvojenim statutima fonda utvrđene su nadležnosti skupštine u skladu s članom 61. Zakona o preduzećima. Statut fonda sadrži i odredbu da se njegove izmjene i dopune vrše u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima. Komisija daje saglasnost na odluku skupštine fonda o izmjenama i dopunama statuta.

Što se tiče ugovora o upravljanju, u skladu sa članom 57. Pravilnika, ovaj akt potvrđuje prva skupština akcionara fonda. U konkretnom slučaju prva skupština treba da potvrdi ugovor koji je već potpisana i na koji je saglasnost dala Komisija. U slučaju izmjena i dopuna ugovora (aneks ugovora), koji takođe zaključuje direktor fonda, u ime i za račun fonda, potrebno je da skupština fonda donese odluku kojom potvrđuje aneks ugovora. Zatim se podnosi zahtjev Komisiji radi davanja saglasnosti.

Održavanje ponovljene skupštine akcionara nije vremenski uslovljeno ni u izmjenama Zakona o preduzećima, niti u izmjenama Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima. Izmjenama ovih zakona se daje mogućnost da se u istom pozivu naznači mjesto i vrijeme održavanja naredne, ponovljene skupštine, u slučaju da se zakazana skupština ne bude mogla održati zbog nepostojanja kvoruma. S obzirom da zakonski nije regulisano pitanje vremenskog razmaka za ponovljenu skupštinu, ne bi bilo u suprotnosti sa zakonom da se ponovljena skupština zakaže za isti dan, nakon isteka određenog vremenskog perioda u odnosu na zakazano vrijeme prve skupštine. Takva ponovljena skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara, saglasno noveliranom stavu 2. člana 252. Zakona o preduzećima. Ova zakonska odredba se neposredno primjenjuje ukoliko statutom nije drukčije određeno. Budući, da su statuti fondova pitanje kvoruma za ponovno održavanje skupštine vezali za zakonsko rješenje, onda nema smetnje da se za prve skupštine fondova primjeni citirana zakonska odredba u pogledu vremena i kvorama za održavanje ponovne skupštine. Svrsishodno bi bilo i ovu materiju ugraditi u statut fonda.

Predsjednik  
Komisije za hartije od vrijednosti  
Branka Bodroža